

FIF - PRS - Sparkasse Bank (EFSD+2)

Lokacija:	BOSNA I HERCEGOVINA
ID projekta:	56849
Industrijski sektor:	Finansijske institucije
Vrsta obavještenja:	PRIVATNA
Kategorija okoliša:	FI
Datum odobrenja:	07. jul 2026.
Status:	Odobreno
Datum objave na engleskom:	13. juli 2026. Prema članu 1.4.2 (iii) Direktive o pristupu informacijama: "Za projekte odobrene od strane uprave Banke gdje je Upravni odbor delegirao ovlaštenja, PSD će biti objavljen na početku relevantnog perioda za obavješćavanje države članice Banke o odsustvu prigovora u skladu sa članom 13 (iii) Sporazuma o EBRD-u."

Opis projekta

Dijeljenje rizika portfolija ("PRS") u obliku nefinansirane garancije portfolija do 10 miliona € koju pruža EBRD u korist SPKB-a. Garancija će pokriti do 50% kreditnog rizika proporcionalno na novo generisanom portfelju zajmova za mikro, mala i srednja preduzeća ("MSME") u iznosu do 20 miliona € koji je pokrenuo SPKB.

Ciljevi projekta

Cilj proizvoda je da oslobodi sposobnost SPKB-a da preuzme rizik kako bi povećao kreditiranje MSP-a, rješavajući jaz finansiranja MSP-a na tržištu.

Uticaj tranzicije

ETI rezultat: 61

Projekat doprinosi **konkurentskim** i **inkluzivnim** karakteristikama tranzicije. PRS će pomoći SPKB-u da poveća svoj tržišni uticaj kroz poboljšane mogućnosti kreditiranja i diverzifikaciju portfolija, uz podršku kapitalne olakšice.

Informacije o klijentu

SPARKASSE BANKA DD

Sparkasse Bank dd BiH ("SPKB") je banka srednje veličine koja nudi univerzalne bankarske usluge korporativnim preduzećima, MSP-ima i pojedinačnim klijentima. Mreža SPKB sastoji se od 39 filijala i poslovnica koje vodi sjedište u Sarajevu, a opslužuje ih 499 zaposlenih. Od 2025. godine, SPKB je sedmi najveći zajmodavac u zemlji po imovini (5,4% tržišnog udjela) i šesti po portfoliju zajmova (6,2% tržišnog udjela).

Pregled finansija EBRD-a

EUR 10.000.000,00

Ukupni troškovi projekta

EUR 20.000.000,00

Dodatnost

EBRD nudi inovativne finansijske strukture i pruža stručnost i znanje relevantno za pravovremenu realizaciju ciljeva projekta. EBRD nudi standarde i podršku za jačanje budućih projekata strukturiranog finansiranja, kao i stručnost za klimatsko finansiranje i efikasnost resursa.

Sažetak zaštite okoliša i socijalne zaštite

Kategorizirani FI (ESP 2024). SPKB je postojeći EBRD klijent. Klijent trenutno ispunjava EBRD ekološke i društvene zahtjeve (ESR) 2, 4 i 9 unutar postojećih izloženosti EBRD-a. Podobni podprojekti će podržavati finansiranje malih i srednjih preduzeća i vjerovatno predstavljaju nizak ekološki i društveni (E&S) rizik. Glavni E&S rizici odnose se na sposobnost klijenta da implementira svoj sistem upravljanja okolišem i društvom (ESMS). E&S dubinska analiza se provodi pregledom popunjenog upitnika klijenta. SPKB ima ESMS koji se smatra proporcionalnim profilu rizika podobnih podprojekata.

SPKB je usklađen sa relevantnim međunarodnim okvirima, kao što su Principi za odgovorno bankarstvo, koji odražavaju njegovu širu institucionalnu posvećenost održivosti E&S. Očekuje se

da će SPKB održavati svoj ESMS kako bi efikasno procjenjivao, upravljao i pratio rizike i uticaje E&S-a u skladu sa EBRD-ovim ESR-ovima 2, 4 i 9. To uključuje usklađenost sa EBRD-ovom E&S listom isključenja i usklađenost sa relevantnim EBRD smjernicama za finansijske institucije. Podzajmoprimci koje finansiraju klijenti moraju se pridržavati važećih nacionalnih zakona o okolišu, socijalnom, zdravstvenom, sigurnosnom i radnom sistemu. SPKB će EBRD-u dostaviti godišnje izvještaje o ESMS-u, usklađenosti sa zahtjevima EBRD-a, rezultatima provjere podprojekata i svim značajnim E&S incidentima. SPKB je također obavezan javno objaviti informacije o svom ESMS-u u skladu sa ESP 2024.

Ako se sredstva EBRD-a koriste za podprojekte obnovljive energije, moraju ispuniti EBRD E&S kriterije za obnovljive izvore, kao i sve druge uslove navedene u Izjavi o politici.

Zelene procjene

Projekat je određen u skladu sa Pariškim sporazumom na osnovu primjene pariskog pristupa usklađivanja za indirektno finansirane investicije. Utvrđivanje usklađenosti zasniva se na primjeni Stuba 1 (obaveza ugovorne strane prema Pariškom sporazumu) i Stuba 2 (filter podtransakcija). 20% limita objekta klasifikovano je kao zeleno finansiranje, jer podržava aktivnosti za postizanje ciljeva ublažavanja klimatskih promjena. Atribucija se vrši u skladu sa metodologijom EBRD-a za određivanje atributa zelenog finansiranja investicija.

Tehnička saradnja i finansiranje grantova

A. Tehnička saradnja (TC): Odabrane PRS transakcije EBRD-a na Zapadnom Balkanu, podržane od strane FLRC-a koji pruža EU u okviru EFSD+, imat će koristi od TC paketa do €1,387,000. TC će omogućiti angažman programskog konsultanta za podršku izgradnji kapaciteta MFI u vezi sa ukupnom podrškom implementacije, izgradnjom kapaciteta za tranziciju zelene ekonomije, identifikacijom i procjenom potencijalnih investicionih podprojekata, aktivnostima vidljivosti i marketinga, te pomoći u praćenju i izvještavanju po potrebi.

B. Kombinovanje koncesija: SPKB je izabran da bude dio programa Growth4All/FI EFSD+ za Zapadni Balkan i Tursku. Projekat će imati koristi od garancije EU zasnovane na prirodi projekta, iskustvu MFI-ja, njegovoj sposobnosti da doprinese programu, dodanoj vrijednosti i zdravim bankarskim principima.

Kontakt informacije kompanije

Nesim Murtić, šef sektora trezora

nesim.murtic@sparkasse.ba

+387 (0) 33 280 328

+387 (0) 33 280 237

www.sparkasse.ba

Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

PSD posljednje ažuriranje

13. juli 2026.

Razumijevanje tranzicije

Dalje informacije u vezi s pristupom EBRD-a mjerenju tranzicijskog učinka dostupne su [ovdje](#).

Poslovne mogućnosti

Za poslovne mogućnosti ili nabavku, molimo kontaktirajte preduzeće koje je klijent.

Za poslovne mogućnosti sa EBRD-om (koje nisu vezane za nabavku), molimo kontaktirajte:

Tel.: +44 20 7338 7168

E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte u državnom sektoru, molimo posjetite stranicu [EBRD Nabavke](#):

Tel.: +44 20 7338 6794

E-pošta: procurement@ebrd.com

Opći upiti

Konkretni upiti mogu se postaviti putem [Obrasca EBRD-a za upite](#).

Okolišna i socijalna politika (ESP)

[Okolišna i socijalna politika](#) i s njom vezani Provedbeni zahtjevi (PR) utvrđuju način na koji EBRD izvršava svoju obavezu promoviranja „okolišno zdravog i održivog razvoja“. Okolišna i socijalna politika i Provedbeni zahtjevi uključuju konkretne odredbe u skladu s kojima klijenti trebaju ispunjavati važeće odredbe domaćeg zakonodavstva u oblasti javnog informiranja i konsultacija, te uspostaviti mehanizam za ulaganje pritužbi s ciljem prijema i lakšeg rješavanja spornih pitanja i pritužbi zainteresiranih strana, a posebno onih koji se odnose na okolišni i socijalni aspekt učinka klijenta i projekta. Srazmjerno prirodi i obimu rizika i učinaka koje projekt može imati u oblasti socijalnih odnosa i zaštite okoliša, EBRD dodatno zahtijeva od svojih klijenata da, po potrebi, objavljuju informacije o rizicima i učinku koji proistječu iz projekata ili da provedu konstruktivne konsultacije sa zainteresiranim stranama, razmotre povratne informacije koje pritom dobiju i odgovore na njih.

Više informacija o praksi EBRD-a s tim u vezi navedeno je u [Okolišnoj i socijalnoj politici](#).

Integritet i usklađenost

Ured Glavnog službenika za usklađenost u EBRD-u (OCCO) promovira dobro upravljanje i osigurava primjenu najviših standarda integriteta u svim aktivnostima Banke u skladu s najboljom međunarodnom praksom. Dubinska analiza integriteta svih klijenata Banke provodi se s ciljem osiguranja da projekti ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po integritet ili ugled Banke. Banka smatra kako je otkrivanje i rješavanje

spornih pitanja u stadiju procjene i odobrenja projekta najefikasniji način na koji se može osigurati integritet transakcija Banke. Ured Glavnog službenika za usklađenost ima ključnu ulogu u ovim zaštitnim mjerama, ali i pomaže u praćenju rizika po integritet u projektima poslije ulaganja.

Ured Glavnog službenika za usklađenost također je odgovoran za provođenje istrage u slučajevima navodne prijevare, korupcije i povrede dužnosti u projektima financiranim sredstvima EBRD-a. Svaka osoba, bilo da djeluje unutar ili izvan Banke, koja sumnja u postojanje prijevare ili korupcije, treba podnijeti pismenu prijavu Glavnom službeniku za usklađenost putem e-pošte na adresu compliance@ebrd.com. Ured Glavnog službenika za usklađenost obrađuje sve prijave s ciljem praćenja daljeg razvoja događaja. Razmatraju se sve prijave, uključujući i one koje su podnesene anonimno. Prijave mogu biti podnesene na bilo kojem jeziku Banke ili jeziku zemlje u kojoj Banka posluje. Sve informacije moraju biti podnesene u dobroj namjeri.

Politika pristupa informacijama (AIP)

Od stupanja na snagu 01. 01. 2020. godine, Politika pristupa informacijama utvrđuje način na koji EBRD objavljuje informacije i obavlja konsultacije sa zainteresiranim stranama s ciljem promoviranja bolje informiranosti i razumijevanja strategija, politika i operacija EBRD-a. Za informacije o tome koji su podaci dostupni na internet stranici EBRD-a, molimo posjetite stranicu [Politika pristupa informacijama](#).

Konkretni zahtjevi za informacijama mogu se podnijeti putem [Obrasca EBRD-a za upite](#).

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM)

Ukoliko pokušaji da se socijalna, pitanja koja se odnose na zaštitu okoliša ili objavljivanje informacija riješe s klijentom ili Bankom ne uspiju (npr. putem mehanizma za rješavanje sporova s klijentima na nivou projekta ili u direktnom kontaktu s upravom Banke), pojedinci i organizacije mogu tražiti rješenje spornih pitanja putem EBRD-ovog Nezavisnog mehanizma odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM).

Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata provodi nezavisno ispitivanje pitanja vezanih za projekt za koja se smatra da su prouzrokovala (ili postoji vjerojatnoća da će prouzrokovati) štetu. Svrha Mehanizma jeste: podržati dijalog između zainteresiranih strana u projektu s ciljem rješavanja socijalnih, problema koji se odnose na zaštitu okoliša i objavljivanje informacija, utvrditi je li postupanje Banke bilo u skladu s njenom [Okolišnom i socijalnom politikom](#) ili konkretnim odredbama njene [Politike pristupa informacijama](#) koje se odnose na projekt, te, po potrebi, otkloniti sve postojeće neusklađenosti s navedenim politikama, istovremeno sprečavajući neusklađenost u postupanju Banke u budućnosti.

Molimo posjetite [internet stranicu Nezavisnog mehanizma odgovornosti u realizaciji projekata](#) kako biste saznali više o Mehanizmu i njegovom mandatu i dobili informacije o tome kako [podnijeti Zahtjev](#) za razmatranje, ili pak kontaktirajte Nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata putem adrese e-pošte ipam@ebrd.com za upute i dalje informacije o Mehanizmu i o podnošenju zahtjeva.